

Petnaest osoba smijenjeno sa javnih funkcija zbog opstruiranja implementacije imovinskih zakona

Visoki predstavnik, Wolfgang Petritsch, i šef misije OSCE-a, Robert Barry, su u pisanoj formi obavijestili petnaest osoba da su smijenjeni sa javnih funkcija zbog opstruiranja implementacije imovinskih zakona i Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir, i da im se zabranjuje kandidovanje na izborima i obavljanje bilo koje javne funkcije bilo putem izbora ili imenovanja.

Iako je u implementaciji imovinskih zakona postignut određeni napredak, proces je još uvijek prespor i u mnogim slučajevima ga ometaju pojedinačni dužnosnici.

Na sastanku Vijeća za implementaciju mira održanog u Briselu u maju, "brzi povratak raseljenih osoba i izbjeglica sa posebnim naglaskom na omogućavanje građana da ostvare svoja imovinska prava" istaknut je kao prioritet, u skladu sa strategijom Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće za implementaciju mira je apelirao na bh. vlasti da "prihvate svoju ličnu odgovornost za ubrzanje procesa povratka", te pozvalo Visokog predstavnika "da iskoristi svoje ovlasti u skladu sa svojim mandatom kako bi osigurao punu i brzu implementaciju u svim sektorima civilne implementacije".

Petnaest dužnosnika koji su smijenjeni sa funkcije ignorisali su, opstruirali i nisu provodili zakone za koje su provođenje bili zaduženi, pri čemu su nastojali da ostvare ciljeve izvan domena zakonskih rješenja i zloupotrebljavali svoj položaj. Krsili su Opći okvirni sporazum za mir, ometali mirovni proces i proces pomirenja, te djelovali protiv uspostave pravne

drzave. Slucajevi zloupotrebe su precizno dokumentovani u Evidenciji kršenja i evidencija Plana implementacije imovinskih zakona (PLIP) koju vode OHR, OSCE, UNHCR i UNMIBH.

Mnogi od ovih smijenjenih dužnosnika nisu poduzimali mjere protiv dvostrukih korisnika stambenog prostora, narocito protiv slucajeva koji su se odnosili na lokalne dužnosnike i ostale ugledne stanovnike u pravcu deloziranja u skladu sa zakonom, niti su identificirali alternativni smjestaj onima koji na njega imaju pravo. Neki od tih zvaničnika nisu ni obavijestili podnosiocima zahtjeva o tome kad je njihov prijeratni stambeni prostor na raspolaganju. Neki nisu obradivali zahtjeve, niti su izdavali rjesenja na propisan nacin. Neki su odbili da procesuiraju odluke Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba, CRPC, kao i primijene odluke Doma za ljudska prava. A neki su na nezakonit nacin vrsili dodjelu drustvene i privatne imovine osobama koje nisu stekle pravo na alternativni smjestaj.

Svi smijenjeni dužnosnici djelovali su protiv onih koji su nastojali povratiti svoju imovinu, upravo onih kojima su trebali pomagati. Na taj nacin su iznevjerili licno i pojedinačno gradjane Bosne i Hercegovine.

Nepostivanje vladavine zakona i prava na imovinu ne samo da je u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima, demokratskim principima i Opcim okvirnim sporazumom za mir, nego i destabilizira potencijalne investicije u njihove općine. Investitori se neće angazirati u područjima u kojima je vladavina zakona podređena vladavini pojedinca.

Odluke o smjenama sa dužnosti stupaju na snagu odmah i donio ih je Visoki predstavnik u skladu sa svojim ovlastenjima prema Aneksu 10 Opceg okvirnog sporazuma i Zakljucaka Vijeca za implementaciju mira sa Konferencija Vijeca održanih u Bonu, Madridu i Briselu. Smijenjenim dužnosnicima je zabranjeno da se kandiduju na izborima ili da obavljaju bilo koju javnu funkciju bilo putem izbora ili imenovanja, prema članu 115.

Pravila i propisa Privremene izborne komisije.

Visoki predstavnik i ambasador Barry su nize navedenim osobama uputili pisma sa datumom 7. septembar, kojim su ih obavijestili o smjenama.

Goran Bozickovic, sef OMI-ja (Opcinski odsjek Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica), Bratunac

Smijenjen je sa duznosti zbog kršenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Bozickovic je maltretiranjem politickih protivnika koristio svoju funkciju sefa OMI-a u politicke svrhe. Odbijao je da delozira potvrđene slucajeve visestrukog koristenja, nije koristio budzetsku pomoc Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u svrhe povecanja stope donosenja i izvršenja rjesenja.

Sevala Brankovic, pravnik pri drugostepenom organu u Ministarstvu stambenih poslova, Sarajevo

Smijenjena zbog kršenja Opceg okvirnog sporazuma putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodja Brankovic nije na adekvatan nacin rjesavala slucajeve dvostrukog koristenja stambenog prostora. Zakazivala je nepotrebna saslusanja, cime je usporavala proces implementacije imovinskih zakona. Osoblju nije izdavala adekvatne instrukcije za propisnu implementaciju imovinskih zakona.

Ivan Damjanovic, nacelnik općine Glamoc

Smijenjen zbog kršenja Opceg okvirnog zakona za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodin Damjanovic nije obezbijedio bezbjedan ambijent za povratak izbjeglica i raseljenih osoba u Glamocu. Namjernim odvracanjem adekvatnih sredstava od općinskog stambenog organa, onemogucio je općinsku upravu da implementira imovinske zakone.

Petar Dzodan, zamjenik ministra, RS Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

Smijenjen zbog kršenja Općeg okvirnog zakona za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona RS. Gospodin Dzodan je javno iskazivao svoju nespremnost da djeluje u skladu sa imovinskim zakonima RS. Vrsio je pritisak na njemu podređeno osoblje u stambenim organima, zahtijevajući od njih da se suzdržavaju od deložiranja određenih kategorija stanovništva.

Dragutin Djurdjević, šef OMI-ja, Bosanska Gradiska/Gradiska

Smijenjen zbog kršenja Općeg okvirnog zakona za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona RS. Gospodin Djurdjević nije donosi odluke hronoloski po zahtjevima. Dodjeljivao je društvenu i privatnu imovinu. Nije implementirao odluke Doma za ljudska prava. Nije na adekvatan način rješavao slučajeve dvostrukog korištenja stambenog prostora na koje mu je ukazala međunarodna zajednica. Takođe nije dostavio spiskove izvršenih deložacija i stvarnih povrataka.

Hajrudin Husić, šef odjela za stambena pitanja i komunalne usluge, Banovici

Smijenjen sa položaja zbog kršenja Općeg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodin Husić nije adekvatno rješavao slučajeve višestrukog korištenja uprkos intervencija međunarodne zajednice, koristio je svoj položaj da bi zastrašivao političke protivnike, iskazao je političku pristrasnost pri izdavanju rješenja na neregularan način.

Blasko Jevrić, šef OMI-ja, Doboj

Smijenjen sa položaja zbog kršenja Općeg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Jevrić je otkazivao i odgadjao zakazane deložacije, nije na pravilan način pregledao stambene jedinice

za koje su delozacije zakazane, pravio spiskove imovine koja se u njima nalazi, te nije zahtijevao prisustvo policije na delozacijama.

Mara Jurkovic, procelnica Odjela opce uprave kulture i sporta, Capljina

Smijenjena sa polozaja zbog kršenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodja Jurkovic je odbijala saradnju sa Komisijom za rjesavanje pitanja visestrukog koristenja stambenih jedinica koju je ustanovila medjunarodna zajednica i to tako sto je odbijala da prihvati dokumente koje je prezentirala ova Komisija, nije adekvatno rjesavala slucajeve visestrukog i nezakonitog koristenja stambenih jedinica, nije provodila odluke CRPC-a, odbijala je da koordinira aktivnosti i dostavlja informacije drugim sluzbama za stambena pitanja, nije osigurala adekvatno provodjenje istraga od strane osoblja, nije klasificirala razdvojene porodice kao visestruke korisnike.

Momcilo Ristic, sef OMI-ja, Teslic

Smijenjen sa polozaja zbog kršenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvornog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Ristic je otkazivao zakazane delozacije, te nije osigurao da osoblje OMI-ja prisustvuje delozacijama, nije saradjivao sa Komisijom za imovinska pitanja u Teslicu i to narocito jer je odbijao da izradi spisak osoba koje su usle u posjed imovine kao i delozacija kao i drugu dokumentaciju vezanu za visestruko koristenje, jer je omogucio svom zaposlenom da ostane visestruki korisnik, jer nije poduzeo adekvatne korake da obezbijedi alternativni smjestaj osobama koji na to imaju pravo.

Zaharije Simicevic, sef OMI-ja, Bosanski Samac/ Samac

Smijenjen sa polozaja zbog kršenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike

Srpske. Gospodin Simicevic je otkazivao zakazane delozacije, nije saradjivao sa medjunarodnom zajednicom u rjesavanju slucajeva visestrukog koristenja, te nije izradjivao spiskove izdatih rjesenja i povrata, jer je nezakonito ponovno dojeljivao privatnu i drustevnu imovinu, jer nije provodio CRPC odluke, jer je verbalno zastrasivao podnosioce zahtjeva, te nije informirao predratne stanare o tome kada je imovina ispraznjena.

Sanja Srna, visi pravnik, Centar/Stari Grad, Odjel za stambene poslove Kantona Sarajevo

Smijenjena sa polozaja zbog kršenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodja Srna je odbijala da adekvatno rjesava pitanja visestrukog koristenja, osiguravala je alternativni smjestaj osobama koje na to po zakonu nemaju pravo, te je primila veliki broj zalbi od podnosilaca zahtjeva zbog zastrasivanja.

Branko Trbojevic, sef OMI-ja, Bosanska/Kozarska Dubica

Smijenjen sa polozaja zbog kršenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog kršenja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Trbojevic nije pravilno procjenjivao kriterije za alternativni smjestaj, osigurao je alternativni smjestaj osobama koja na to po zakonu nemaju pravo, te nije delozirao potvrđene višestruke korisnike.

Zeljko Trivan, pravnik, OMI Banja Luka

Smijenjen sa polozaja zbog kršenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Trivan nije izdavao i provodio administrative odluke na propisan nacin, te nije primjenjivao administrativni postupak pri izdavanju odluka u skladu sa imovinskim zakonima Republike Srpske .

Dusan Umicevic, sef OMI-ja, Bosanski Novi/Novi Grad

Smijenjen sa položaja zbog kršenja Općeg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Umicević je zastrašivao podnosioca zahtjeva tako što je konstatno zakazivao sastanke te ih otkazivao, nije obavještavao lokalnu policiju o prinudnim delozacijama, nije na adekvatan način rješavao slučajeve višestrukog korištenja, naročito kada su u pitanju istaknuti građani i funkcioneri.

Risto Zarković, šef OMI-ja, Trebinje

Smijenjen sa položaja zbog kršenja Općeg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Zarković je redovno otkazivao i odlagao zakazane delozacije, nije osigurao da se prije delozacija sastave zapisnici o imovini, što je za posledicu imalo pljačkanje imovine, nije adekvatno rješavao slučajeve višestrukog korištenja, naročito jer nije prisustvovao sastancima Komisije za rješavanje pitanja višestrukog korištenja stambenih jedinica, odbijao je da dostavi spisak društvene imovine za koju nisu podneseni zahtjevi za povrat, kako bi se ona mogla koristiti za alternativni smještaj, nije poduzeo adekvatne korake da osigura alternativni smještaj.